

Na osnovu člana 117 stav 1 tačka 2 i stav 2 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 51/08), član 40. stav 1, 3 i 4 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG" br.21/09), člana 6 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list RCG", broj 12/95) i člana 30 Statuta Opštine Kotor ("Službeni list Opštine Kotor", broj 03/04), Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj 18. decembra 2009. godine, d o n i j e l a j e

ODLUKU

o postavljanju montažnih objekata privremenog karaktera
na teritoriji Opštine Kotor

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom propisuju se vrste montažnih objekata privremenog karaktera, uslovi i postupak za njihovo postavljanje na građevinskom zemljištu koje je u državnoj svojini i parcelama u privatnoj svojini na teritoriji Opštine Kotor, izuzev prostora u zoni morskog dobra.

II VRSTE MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA

Član 2.

Pod montažnim objektima privremenog karaktera (u daljem tekstu:Privremeni objekti) u smislu ove Odluke, smatraju se:

1. objekti - tipa kiosk (u daljem tekstu: kiosk),
2. . montažno-betonske kućice ,
3. privremeni montažni objekti za obavljanje privrednih djelatnosti,
4. terase ispred ugostiteljskih objekata,
5. privremeni objekti za potrebe tt i RTV sistema i telekomunikacioni objekti
6. parking objekti - montažne etažne garaže i parking prostor
7. manji sportski objekti
8. reklamno - oglasni pano i bilbordi
9. tende,
10. konzervatori za sladoled i
11. auto-kampovi ,
12. autobuska stajališta,
13. objekti koji se mogu izmještati sa jednog mjesta na drugo i to: posebna vozila namjenjena za pružanje određenih usluga, slobodno-stojeće i zidne vitrine, izložbene police, telefonske govornice, štandovi, tezge, automati za prodaju cigareta, aparati za prodaju osvježavajućih napitaka, sladoleda, dezerata, kestenja, kikirikija, kokica i sl., kazani za kukuruz, pultovi za izlaganje i prodaju knjiga, časopisa, drugih publikacija i kasete, objekti za izvođenje zabavnih programa, pultovi za izlaganje i prodaju ukrasnih predmeta, cvijeća i slika, karting staze, i drugi slični uređaji i objekti koji prema odredbama ove Odluke imaju karakter privremenog objekta.

Član 3.

Privremeni objekti u smislu člana 2. ove Odluke ne mogu se izgrađivati i postavljati u funkciji stanovanja. Privremeni montažni objekti za obavljanje privrednih djelatnosti, ne mogu se postavljati u u zahvatu zaštićene spomeničke cjeline.

Član 4.

Kiosk je prenosivo - tipski privremeni objekat, proizveden od ovlašćenog proizvođača od lakih kvalitetnih materijala, koji se postavlja montažom na odgovarajuću podlogu (beton, kamene ploče i sl.) na građevinskom zemljištu.

Član 5.

Montažno-betonska kućica je tipski privremeni objekat, izrađen od gotovih prefabrikovanih betonskih elemenata, obložen kamenom oblogom ili obojen bijelom fasadnom bojom, pokriven crijepom, koji se postavlja na gotovu podlogu.

Član 6.

Privremeni montažni objekat za obavljanje privredne djelatnosti- je tipski objekat montažnog demontažnog karaktera izgrađen od industrijski proizvedenih metalnih ili drugih konstruktivnih elemenata i koristi se za obavljanje privrednih djelatnosti.

Član 7.

Terasa je prostor ispred ugostiteljskih objekata sa pripadajućim mobilijarom (stolovi, stolice, suncobrani i sl.) namijenjen za pružanje ugostiteljskih usluga i u funkciji je ugostiteljskog objekta.

Član 8

Parking objekti – montažne etažne garaže, je namjenska montažna konstrukcija za parkiranje vozila, koja može imati najviše dvije etaže, u zavisnosti od lokacije na kojoj se postavljaju.

Parking prostor, je prostor privremeno namijenjen za parkiranje vozila ograđen i opremljen sa pripadajućim mobilijarom.

Član 9.

Manji sportski objekat je objekat sa odgovarajućim sadržajima zatvorenog tipa od montažno-demontažnih elemenata ili otvorenog tipa, koji se postavlja na građevinskom zemljištu, u funkciji sportsko-rekreativnih aktivnosti(fudbal, košarka, odbojka, tenis, boćanje i sl.)

Član 10.

Reklamni- oglasni pano je samostojeći privremeni objekat, izgrađen od lakih materijala, u ramu, sa stubom postavljen na građevinskom zemljištu.

Bilbord je samostojeći, tipski industrijski izrađen, svijetleći reklamni objekat standardnih dimenzija.

Član 11

Tenda je konstrukcija koja se postavlja na fasadi zgrade iznad ulaza i izloga poslovnog prostora, postavlja se na laku metalnu konstrukciju, ne može se zatvarati, a izrađena je od impregiriranog ili plastificiranog platna.

Član 12.

Konzervator za sladoled je tipski rashladni uređaj, tipa zamrzivača – sandučara, koji se postavlja na postojeću gotovu podlogu.

Član 13.

Kamp - auto kamp je prostor određen i uređen za privremeni boravak kamp prikolica i šatora sa odgovarajućom opremom za smještaj i boravak lica na otvorenom prostoru, koji ispunjava minimalno-tehničke uslove za izgrađene kampove predviđene posebnim propisima.

Član 14.

Autobuska stajališta – privremeni objekat izrađen od lakih i kvalitetnih materijala koji se postavlja na prostoru koji je Planom definisan kao autobusko stajalište.

Član 15.

Pod privremenim objektima koji se mogu izmješati sa jednog mjesta na drugo, smatraju se:

- **posebna vozila:** posebna vozila namjenjena za pružanje određenih usluga,
- **telefonska govornica** je tipski namjenski montažni privremeni objekat, koji se postavlja na građevinskom zemljištu;
- **zabavni park** je skup konstruktivnih elemenata, uređaja, aparata i druge opreme, koji se montiraju i postavljaju na građevinskom zemljištu, radi izvođenja zabavnih programa

- (ringišpil, cirkuske šatre, luna park i sl.);
- **tezga** je tipski privremeni objekat, izgrađen od lakih kvalitetnih materijala koji se postavlja na građevinskom zemljištu, radi obavljanja djelatnosti;
 - **izložbena polica** je tipski privremeni objekat, izgrađen od lakih kvalitetnih materijala koji se postavlja na građevinskom zemljištu i u funkciji je obavljanja djelatnosti koja se vrši u objektu;
 - **aparati za prodaju** osvježavajućih napitaka, sladoleda, dezerata, kestenja, kikirikija i sl. je privremeni objekat, koji se postavlja na građevinskom zemljištu, radi samostalnog obavljanja djelatnosti ili ispred objekta, radi obavljanja djelatnosti koja se vrši u objektu.

Član 16.

Privremeni objekti mogu se postavljati na građevinskom zemljištu u državnoj svojini, u naseljenim mjestima Opštine Kotor, u skladu sa odredbama ove Odluke i Planom pod uslovom da ne narušavaju postojeće gradske i druge funkcije, ne devastiraju prostor, ne ugrožavaju životnu sredinu, kulturno nasleđe, uređene javne zelene površine, ne ugrožavaju kolske i pješачke komunikacije.

Privremeni objekti mogu se postavljati na katastarskim i urbanističkim parcelama u privatnoj svojini po urbanističko-tehničkim i drugim uslovima propisanim u tekstualnom dijelu Plana.

U objektima iz stava 1 i 2 ovog člana, mogu se obavljati djelatnosti koje ne ugrožavaju čovjekovu okolinu (prekomjerna buka, štetna isparenja, zagađenja, stvaranje opasnog otpada i dr.).

III. PLAN POSTAVLJANJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Član 17.

Privremeni objekti iz člana 2. ove Odluke, postavljaju se na zemljištu u državnoj svojini na lokacijama koje su predviđene Planom privremenih objekata, koji se donosi za opštinu Kotor (u daljem tekstu: PLAN).

Plan privremenih objekata donosi se obavezno za naseljena mjesta Kotor (osim Starog grada), Dobrotu, Orahovac, Dražin Vrt, Perast, Risan, Strp, Lipci, Morinj, Kostanjica, Škaljari, Muo, Prčanj, Stoliv, Radanovići, Lastva Grbaljska, Kavač, Bigovo i Industrijska – Privredna zona.

Plan se može donijeti i za druga naseljena područja opštine Kotor, obuhvaćena Prostornim urbanističkim planom Opštine Kotor.

Član 18.

Plan privremenih objekata sadrži grafički i tekstualni dio.

Grafičkim dijelom Plana se utvrđuju: lokacije za izgradnju i postavljanje privremenih objekata sa njihovim grafičkim prikazom, namjena, vrsta, oblik i veličina objekta.

Tekstualnim dijelom Plana se utvrđuju opšte odredbe, urbanističko-tehnički uslovi za postavljanje i izgradnju objekata, uslovi za uređenje lokacije oko objekta sa opisom urbane opreme, uslovi za priključenje na objekte komunalne infrastrukture i dr.

Član 19.

Plan privremenih objekata donosi Skupština opštine Kotor.

Plan izrađuje Organ lokalne uprave Opštine Kotor nadležan za poslove urbanizma, planiranja i uređenja prostora.

Izrada Plana može se povjeriti i ovlašćenom privrednom društvu ili drugom pravnom licu., u postupku i na način propisan odredbama Zakona o javnim nabavkama, na osnovu Projektnog zadatka koji je utvrdio Organ lokalne uprave nadležan za poslove urbanizma.

Predsjednik Opštine Kotor obrazuje Komisiju za stručnu ocjenu Plana, koja sačinjava Izvještaj.

Član 20.

Izmjena i dopuna Plana vrši se na način i postupak propisan za njegovo donošenje.

IV. ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Član 21.

Opština Kotor saglasno Planu postavljanja privremenih objekata može davati u zakup, na privremeno korišćenje građevinsko zemljište u državnoj svojini radi postavljanja privremenih objekata (u daljem tekstu: davanjem zakupa).

Rok za davanje u zakup građevinskog zemljišta u državnoj svojini, određuje se na period od jedne do pet godina uz mogućnost produženja, a najduže do pet godina i sezonski.

Rok za davanje u zakup građevinskog zemljišta u državnoj svojini, može se skratiti i naložiti uklanjanje privremenog objekta zbog sprovođenja urbanističkog plana na predmetnoj lokaciji.

Član 22

Prilikom izdavanja u zakup građevinskog zemljišta u državnoj svojini za potrebe postavljanja terase ispred ugostiteljskih objekata, Opština Kotor može za vrijeme trajanja turističkih, kulturnih i zabavnih manifestacija čiji je organizator, naložiti zakupcu da privremeno, potpuno ili djelimično ukloni terasu ispred ugostiteljskog objekta.

Nalog za privremeno uklanjanje terase donosi Komunalna policija po zahtjevu organa lokalne uprave nadležnog za poslove kulture, kojim se obavezno definiše rok i obim privremenog uklanjanja terase, u kom periodu se zakupac oslobađa plaćanje naknade za privremeno korišćenje građevinskog zemljišta.

Član 23.

Građevinsko zemljište u državnoj svojini se izdaje u zakup putem javnog poziva za dostavljanje zatvorenih ponuda.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, građevinsko zemljište u državnoj svojini koje čini pripadajuću parcelu terase ispred ugostiteljskih objekata i ispod izgrađenih privremenih objekata, izdaju se u zakup neposrednim putem.

Član 24 .

Davanja u zakup građevinskog zemljišta u državnoj svojini, saglasno odredbama ove Odluke sprovodi Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora .

Član 25.

Javni poziv se objavljuje najmanje u jednom od dnevnih listova koji izlazi u Crnoj Gori i web site-u Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora i obavezno sadrži:

- podatke o lokaciji (mjesto, bliži opis, površinu, namjenu)
- urbanističko-tehničke uslove za privremeni objekat koji se može izgraditi odnosno postaviti
- stepen opremljenosti lokacije, rok zakupa građevinskog zemljišta
- početnu cijenu zakupa građevinskog zemljišta
- obavezu ponuđača da uplati iznos garantnog depozita od 10% od početne cijene zakupa za ukupan period zakupa ili da priloži garanciju, naplativu na prvi poziv na iznos depozita
- rok za povraćaj depozita neuspješnim učesnicima
- rok za dostavljanje ponuda (datum i po potrebi vrijeme)
- način dostavljanja ponuda uz naznaku lica ovlašćenog za prijem ponuda, ukoliko se ponude dostavljaju neposredno
- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda
- obavezu za ponuđače da u dokumentaciji ponude dostave lične podatke za fizička lica (ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG i broj lične karte, a za pravna lica naziv i sjedište pravnog lica, dokaz o registraciji, dokaz da pravno lice nije pod stečajem i dokaz da plaćenja prema pravnom licu nisu obustavljena, kao i dokaz i za fizička i za pravna lica da su izmirili poreske obaveze.

Pored dokaza iz stava 1. ovog člana, ponuđači su dužni da dostave i druge dokaze ukoliko su isti

utvrđeni tekstom javnog poziva.

Zatvorene ponude se podnose Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora tj. licu ovlašćenom za prijem ponuda označenom u tekstu javnog poziva, najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Ponuda koja ne sadrži sve podatke utvrđene tekstom javnog pozivase smatra nepotpunom (neurednom).

Ponuda koja nije dostavljena na način i u roku utvrđenom javnim pozivom se smatra neblagovremeno podnijetom.

Neblagovremena i nepotpuna (neuredna) ponuda se neće razmatrati i vraća se ponuđaču.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača se vrši po pravilu na osnovu najviše ponuđene cijene zakupa za predmetnu lokaciju, a tekstom javnog poziva se mogu utvrditi i drugi dodatni kriterijumi.

Ukoliko po javnom pozivu nije bilo zainteresovanih ponuđača, postupak javnog oglašavanja smataće se neuspjelim i može se odmah ponoviti.

Član 26.

Postupak otvaranja zatvorenih ponuda dospjelih po javnom pozivu i izbor najpovoljnijeg ponuđača sprovodi Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja (u daljem tekstu: Komisija) koju imenuje direktor Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora.

Komisija ima neparan broj članova i svoje odluke donosi većinom ukupnog broja članova.

Predsjednik i članovi komisije ne smiju imati neposrednih ili posrednih interesa u predmetu zakupa nepokretnosti u državnoj svojini koji bi mogli prouzrokovati konflikt interesa u skladu sa Zakonom.

Komisija vodi postupak otvaranja zatvorenih ponuda pristiglih po javnom pozivu i donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a u skladu sa Poslovníkom o radu Komisije koji donosi Savjet Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora.

Član 27.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača se dostavlja svim učesnicima javnog nadmetanja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.

Učesnici javnog nadmetanja koji nijesu zadovoljni odlukom iz stava 1. ovog člana, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 5 dana od dana dostavljanja odluke.

Odluka Komisije po prigovoru je konačna.

Član 28.

Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta u državnoj svojini zaključuje se na osnovu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i potpisuje ga Direktor Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, u roku od 8 dana od dana dostavljanja Odluke.

Član 29.

Ukoliko u postupku Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja donese odluku kojom se poništava postupak javnog nadmetanja u cjelosti ili pojedinim segmentima, javni poziv će se ponoviti u roku od 15 dana od donošenja odluke o poništenju.

Član 30.

Ukoliko i poslije tri uzastopna objavljivanja javnog poziva, javno nadmetanje ne uspije zemljište u državnoj svojini može se dati u zakup neposrednom pogodbom.

Član 31.

Cjenovnik o visini početnog iznosa zakupnine građevinskog zemljišta u državnoj svojini donosi Predsjednik Opštine Kotor na predlog Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, u skladu sa kretanjima na tržištu.

V. POSTUPAK POSTAVLJANJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Član 32.

Postavljanje privremenog objekta na građevinskom zemljištu u državnoj svojini odobrava organ lokalne uprave nadležan za poslove urbanizma, nakon okončanja postupka javnog nadmetanja i zaključenja

Ugovora o zakupu.

Postavljanje privremenog objekta na građevinskom zemljištu u privatnoj svojini odobrava organ iz stava 1. ovog člana, saglasno odredbama o postavljanju privremenih objekata sadržanim u Tekstualnom dijelu Plana.

Član 33.

Rješenje o postavljanju privremenog objekta izdaje, na zahtjev zakupca građevinskog zemljišta odnosno vlasnika građevinskog zemljišta (u daljem tekstu: korisnik zemljišta), organ lokalne uprave nadležan za poslove urbanizma.

Uz zahtjev za izdavanje Rješenja o postavljanju privremenog objekta, korisnik zemljišta dužan je dostaviti:

- ugovor o zakupu građevinskog zemljišta odnosno dokaz o pravu svojine ,
- kopiju katastarskog plana
- idejno rješenje za postavljanje privremenog objekta odnosno prospekt
- ugovor sa komunalnim preduzećem o odvoženju smeća
- dokaz o plaćenju komunalnoj taksi.

Rješenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na određeni rok u trajanju od 1 do 5 godina i sezonski.

Član 34.

Rješenje o građevinskoj dozvoli za postavljanje privremenog objekta izdaje, na zahtjev korisnika zemljišta, organ lokalne uprave nadležan za poslove građenja.

Rješenje o građevinskoj dozvoli obavezno se izdaje za sve privremene objekte koji se prilikom postavljanja priključuju na komunalnu infrastrukturu (elektro-mrežu, vodovod i kanalizaciju, saobraćajnice ...).

Rješenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na određeni rok u trajanju propisanom članom 21. ove odluke.

Član 35.

Uz zahtjev za izdavanje Rješenja o građevinskoj dozvoli za postavljanje privremenih objekata podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti :

- urbanističko-tehničke uslove
- projekat odnosno prospekt privremenog objekta
- ugovor o zakupu građevinskog zemljišta odnosno dokaz o pravu svojine
- propisane saglasnosti nadležnih organa i javnih preduzeća (elektrovod, sanitarija i dr.)
- dokaz o regulisanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Član 36.

Korisnik zemljišta dužan je da odobreni privremeni objekat stavi u funkciju u roku od 60 dana od dana izdavanja Rješenja o građevinskoj dozvoli.

Ukoliko u navedenom roku korisnik ne dovede u funkciju privremeni objekat, Rješenje o građevinskoj dozvoli za postavljanje privremenog objekta prestaje da važi.

Rješenje o građevinskoj dozvoli za postavljanje privremenog objekta može se produžiti uz uslov da korisnik podnese zahtjev za njegovo produženje, a prije isteka roka važnosti određenog Rješenjem o građevinskoj dozvoli.

Član 37.

Privremeni objekat za čije postavljanje je izdato Rješenje o građevinskoj dozvoli ne može se koristiti bez izvršenog tehničkog pregleda i izdate upotrebne dozvole.

Član 38

Korisnik – vlasnik privremenog objekta ne može vršiti promjenu namjene objekta bez odobrenja organa lokalne uprave nadležnog za poslove urbanizma .

Član 39.

Privremeni objekti postavljeni bez odgovarajućeg odobrenja nadležnog organa i suprotno odredbama ove

Odluke smatraju se bespravno postavljenim objektima.

Član 40.

Uklanjanje privremenog objekta vrši korisnik – vlasnik o svom trošku bez prava na nadoknadu za uklanjanje objekta i bez prava na obezbjeđenje druge lokacije.

Ukoliko korisnik - vlasnik privremenog objekta ne postupi u smislu stava 1. ovog člana, uklanjanje privremenog objekta izvršiće se prinudnim putem na teret korisnika – vlasnika.

VI. NADZOR

Član 41

Nadzor nad primjenom odredbi ove Odluke vrši Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove.

Poslove inspeksijske kontrole u oblasti postavljanja privremenih objekata vrši Komunalna policija u skladu sa nadležnostima propisanim Zakonom i ovom Odlukom.

Član 42

Komunalna policija je ovlašćena da donese Rješenje o uklanjanju privremenog objekta koji je postavljen bez Rješenja o građevinskoj dozvoli tj. suprotno odredbama ove Odluke.

Rok za ukalanjanje privremenog objekta ne može biti duži od 30 dana.

Član 43.

U vršenju inspeksijskog nadzora Komunalna policija je pored mjera i radnji propisanih Zakonom i odredbama ove Odluke, ovlaštena da naredi zatvaranje privremenog objekta odnosno poslovnog prostora u kome se obavlja djelatnost u vezi sa predmetnim privremenim objektom, ukoliko subjekat nadzora na nepropisan način koristi građevinsko zemljište ispred ili pored privremenog objekta ili poslovnog prostora čiji je vlasnik ili korisnik.

Naređena upravna mjera zatvaranja privremenog objekta ili poslovnog objekta važi dok subjekat nadzora ne postupi po nalogu Komunalne policije za otklanjanje nedostataka zbog kojih je naređena mjera izrečena.

VII. KAZNE NE ODREDBE

Član 44.

Novčanom kaznom u visini od desetstrukog do stostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kazniće se za prekršaj pravno lice ili preduzetnik ako:

1. bez Rješenja o postavljanju objekta ili Rješenja o građevinskoj dozvoli postavi privremeni objekat;
2. suprotno odredbama ove Odluke postavi privremeni objekat;
3. postavi terasu ispred ugostiteljskog objekta na način da zauzme veću površinu od one koja je određena Rješenjem o postavljanju;
4. ne ukloni privremeni objekat u roku naznačenom u Rješenju o uklanjanju objekta;
5. ne ukloni privremeni objekat po isteku roka određenog u Rješenju o postavljanju objekta, a ne pribavi novo Rješenje u propisanom roku;
6. bez odobrenja za upotrebu otpočne sa korišćenjem objekta;
7. ne ukloni potpuno ili djelimično terasu ispred ugostiteljskog objekta u vrijeme trajanja turističkih, kulturnih i zabavnih manifestacija čiji je organizator Opština Kotor, po nalogu Komunalne policije.

Novčanom kaznom u visini trostrukog do desetstrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kazniće se za prekršaje iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 45.

Novčanom kaznom u visini od dvostrukog do desetstrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kazniće se fizičko lice za prekršaje iz člana 44. stav 1. ove Odluke.

Član 46.

Novčanom kaznom u visini od trostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori može se kazniti na licu mjesta preduzetnik i odgovorno lice u pravnom licu za prekršaje propisane odredbama člana 44 stav 1. ove Odluke.

Novčanom kaznom u visini od dvostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori može se kazniti na licu mjesta fizičko lice, ako počini prekršaje propisane članom 44. i stav 1. ove Odluke.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 47.

Stupanjem na snagu ove Odluke korisnici lokacije utvrđene važećim Planom postavljanja privremenih objekata zadržavaju pravo korišćenja iste do isteka roka određenog Rješenjem o postavljenju tj. Rješenjem o građevinskoj dozvoli, odnosno do donošenja novog Plana postavljanja privremenih objekata saglasno odredbama ove Odluke.

Član 48.

Postojeći Plan postavljanja privremenih objekata sa Programom privremenog korišćenja građevinskog zemljišta ostaje na snazi do donošenja novog Plana i primjenjivaće se u skladu sa odredbama ove Odluke.

Član 49.

Plan postavljanja privremenih objekata propisanog odredbama ove Odluke donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 50.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o privremenom korišćenju građevinskog zemljišta i privremenim objektima ("Sl.list Opštine Kotor " br.1/04, 4/05, 6/06 i 1/08).

Član 51.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu CG – opštinski propisi .

Broj:11-15613

Kotor, 18. 12. 2009. godine

**SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR
PREDSJEDNIK,**

mr Nikola Konjević, s. r.